

1131.

Na osnovu člana 240b stav 2, a u vezi člana 164 stav 11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. jula 2021.godine, donijela je

ODLUKU O NAKNADI ZA URBANU SANACIJU U OPŠTINI BAR

Član 1

Ovom odlukom propisuju se visina, uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za urbanu sanaciju u Opštini Bar (u daljem tekstu: Opština).

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Urbana sanacija vrši se u skladu sa Programom urbane sanacije.

Naknadu za urbanu sanaciju (u daljem tekstu: naknada) plaća vlasnik bespravnog objekta.

Naknada se obračunava po m² neto površine objekta na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta ili dijela objekta, ovjerenog od strane licencirane geodetske organizacije i ovjerenog od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

Nadležni organ za izdavanje rješenja o legalizaciji bespravnog objekta treba da dostavi elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta organu lokalne uprave nadležnom za obračun naknade za urbanu sanaciju.

Član 4

Visina naknade se utvrđuje u zavisnosti od zone, stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, prosječnih troškova opremanja građevinskog zemljišta, troškova mjera urbane sanacije prostora devastiranih bespravnom gradnjom, načina plaćanja utvrđenog iznosa naknade, vrste i namjene objekta.

Član 5

Granice zona utvrđene su na osnovu stepena opremljenosti građevinskog zemljišta. Pripadnost katastarske opštine zoni se utvrđuje prema granicama zona i katastarskim parcelama iskazanim u elektronskoj formi na digitalnoj mapi, u skladu sa grafičkim prilogom koji je sastavni dio Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 38/20).

Član 6

Iznos naknade po m² neto površine bespravnog objekta se obračunava kao proizvod prosječnih troškova komunalnog opremanja i koeficijenta opremljenosti po zonama, iz člana 5 ove odluke i iznosi:

Zona	I	II	III	IV	V	VI	VII
Iznos(€/m ²)	126	112	98	70	56	42	0

Član 7

Iznos naknade umanjuje se u određenom procentu od iznosa naknade utvrđenog u skladu sa članom 6 ove odluke, i to za:

- objekte kojim se rješava stambeno pitanje (objekti osnovnog stanovanja) neto površine do 200m².....50 %;
- objekte kojim se rješava stambeno pitanje neto površine veće od 200 m²..... 20%;
- objekat čiji vlasnik ili član porodičnog domaćinstva ima prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje.....90 %;
- objekte u biznis zoni.....80%;
- potkrovlja..... 50%;
- objekte upisane u registar kulturnih dobara.....80%;
- garaže.....80%;
- vjerske objekte.....50%;
- pomoćne objekte.....80%.

Za umanjene naknade iz stava 1 al. 1 i 2 ovog člana dostavlja se dokaz da vlasnik bespravnog objekta i članovi njegovog domaćinstva nemaju u svojoj stambenoj jedinici ili stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore i izjavu o kućnoj zajednici i broju članova porodičnog domaćinstva.

Za umanjene naknade iz stava 1 alineja 3 ovog člana dostavlja se dokaz da je vlasnik bespravnog objekta korisnik prava na socijalno stanovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje.

Za objekte iz stava 1 alineja 4 ovog člana, kao i za objekte u VII zoni, opština nema obavezu urbane sanacije.

Programom urbane sanacije iz člana 3 stav 1 ove odluke ne obuhvataju se prostori u VII zoni i biznis zonama.

Član 8

Iznos i način plaćanja naknade, kao i obaveze vlasnika bespravnog objekta utvrđuju se rješenjem.

Rješenje iz stava 1 ovog člana donosi organ lokalne uprave nadležan za poslove komunalnog opremanja, na osnovu obračuna naknade, prije izdavanja rješenja o legalizaciji.

Način obračuna i plaćanja naknade, prava i obaveze između vlasnika bespravnog objekta i lokalne samouprave, rokovi i ostala pitanja naknade uređuju se ugovorom, po pravosnažnosti rješenja iz stava 1 ovog člana.

Ugovor iz stava 3 ovog člana zaključuju vlasnik bespravnog objekta i Opština.

Nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 ovog člana treba da u roku od 30 dana, od dana dostavljanja elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, nadležnom organu za izdavanje rješenja o legalizaciju dostavi dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za urbanu sanaciju, odnosno obavještenje da se nisu stekli uslovi za izdavanje potvrde o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za urbanu sanaciju.

Član 9

Naknada se uplaćuje na uplatni račun budžeta Opštine.

Naknada za bespravne objekte osnovnog stanovanja plaća se jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama navedenim u zahtjevu vlasnika bespravnog objekta, a najviše u 240 mjesečnih rata.

Za ostale bespravne objekte, naknada se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama navedenim u zahtjevu vlasnika bespravnog objekta, a najviše u 120 mjesečnih rata.

Za bespravne objekte naknada se uvećava za iznos od 5%, ako se uvećani iznos plati jednokratno, odnosno 20% ako vlasnik bespravnog objekta zahtijeva da i uvećani iznos plaća u mjesečnim ratama.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, za bespravne objekte osnovnog stanovanja, naknada se uvećava za iznos od 2,5%, koji se plaća jednokratno ili pod uslovima iz stava 2 ovog člana, u skladu sa zahtjevom vlasnika bespravnog objekta.

Jednokratno plaćanje podrazumijeva plaćanje naknade u cjelokupnom iznosu u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o naknadi.

Član 10

Kod plaćanja naknade u ratama ugovara se redovna kamata, zatezna kamata i odgovarajuća sredstva obezbjeđenja plaćanja.

Iznos mjesečne rate se uvećava za iznos redovne kamate koju plaća domicilna banka na oročena sredstva.

U slučaju da vlasnik bespravnog objekta kasni sa plaćanjem naknade, obračunava se zatezna kamata u skladu sa zakonom.

Obezbjeđenje potraživanja po osnovu plaćanja naknade uspostavlja se na objektu za koji se obračunava naknada.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, predmet obezbjeđenja potraživanja po osnovu plaćanja naknade može biti nepokretnost upisana u listu nepokretnosti bez tereta i ograničenja, i to: stambeni prostor, poslovni prostor, urbanistička parcela, kao i garancija banke.

Ako vlasnik bespravnog objekta kasni sa plaćanjem duže od tri mjeseca, smatraće se dospjelim cjelokupni iznos duga pa će Opština aktivirati ugovorena sredstva obezbjeđenja.

Prilikom zaključenja ugovora o hipoteci, vlasnik bespravnog objekta treba da od ovlašćenog procjenitelja obezbijedi procjenu vrijednosti nepokretnosti koja je predmet legalizacije, a na kojoj će biti uspostavljena hipoteka.

Član 11

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-3827/2

Podgorica, 30. jula 2021. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r

1132.

Na osnovu čl. 38 i 58 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je

ODLUKU O USKLADIVANJU VISINE OSNOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE I VISINE MATERIJALNIH DAVANJA IZ SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visina materijalnih davanja iz člana 22 stav 1 tačka 1 i čl. 31, 32, 33, 36, 39a, 41, 44 i 54 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, i to:

1) Visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje iznosi za:

- pojedinca 69,39 eura,
- porodicu sa jednim članom 69,39 eura,
- porodicu sa dva člana 83,33 eura,
- porodicu sa tri člana 100,02 eura,
- porodicu sa četiri člana 118,07 eura,
- porodicu sa pet i više članova 131,92 eura;

2) Visina materijalnih davanja iz socijalne zaštite:

a) visina materijalnog obezbjeđenja za pojedinca odnosno porodicu koji nemaju prihoda iznosi mjesečno, za:

- pojedinca 69,39 eura,
- porodicu sa jednim članom 69,39 eura,
- porodicu sa dva člana 83,33 eura,
- porodicu sa tri člana 100,02 eura,
- porodicu sa četiri člana 118,07 eura,
- porodicu sa pet i više članova 131,92 eura,
- lice koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja 131,92 eura;

b) visina lične invalidnine iznosi mjesečno 187,76 eura;

c) visina lične invalidnine za lice koje nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti iznosi mjesečno 118,90 eura;

č) visina dodatka za njegu i pomoć iznosi mjesečno 68,86 eura;

ć) visina troškova sahrane iznosi 344,36 eura;

d) visina naknade roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu iznosi mjesečno 203,35 eura.

3) Visina materijalnih davanja iz dječje zaštite:

a) visina naknade za novorođeno dijete iznosi 114,91 eura;

b) visina naknade za novorođeno dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja iznosi 137,91 eura;

c) visina dodatka za djecu iznosi mjesečno za dijete:

- korisnika materijalnog obezbjeđenja 24,96 eura,
- čiji je roditelj, usvojlac, staralac, hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije 24,96 eura,
- korisnika dodatka za njegu i pomoć 33,59 eura
- korisnika lične invalidnine 41,67 eura,
- bez roditeljskog staranja 41,67 eura;

č) visina naknade po osnovu rođenja djeteta za lice koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i redovnog studenta iznosi mjesečno 83,27 eura.

2. Visina materijalnih davanja iz tačke 1 podtač. 2 i 3 ove odluke utvrđuje se po službenoj dužnosti dosadašnjim korisnicima tog prava, počev od 1. jula 2021. godine, bez donošenja posebnog rješenja.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite („Službeni list CG”, broj 83/20).

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 16-109-128/21-2790/4

Podgorica, 1. septembar 2021. godine

Ministar,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1133.

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, br. 80/10, 57/14 i 82/20) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE GRAĐEVINSKOM
FAKULTETU, UNIVERZITETA CRNE GORE,
PODGORICA, ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca za rad Građevinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, na period od pet godina.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj:18/1-04-062/21-6156/4
Podgorica, 29. jula 2021.godine

Ministarka,
prof. dr **Vesna Bratić**, s.r.

1134.

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, br. 80/10, 57/14 i 82/20) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE, PODGORICA, ZA
OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

1. Izdaje se licenca za rad Institutu za javno zdravlje, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti medicinskih nauka, na period od pet godina.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 18/1-04-607/21-5713/4
Podgorica, 29. jula 2021. godine

Ministarka,
prof. dr **Vesna Bratić**, s.r.

1135.

Na osnovu člana 188 stav 16 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK
O NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA SLOŽENOG INŽENJERSKOG
OBJEKTA U KOJEM SE PROIZVODE I SKLADIŠTE EKSPLOZIVNE MATERIJE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način vršenja tehničkog pregleda složenog inženjerskog objekta u kojem se proizvode i skladište eksplozivne materije (u daljem tekstu: složeni inženjerski objekat).

Član 2

Vršilac tehničkog pregleda u obavezi je da tokom vršenja tehničkog pregleda složenog inženjerskog objekta pregleda sljedeću dokumentaciju:

1) revidovani glavni projekat, odnosno projekat izvedenog objekta, u slučaju da je došlo do izmjena u toku gradnje u analognoj formi, ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljem na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečat na svakom listu revidovanog glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta;

2) građevinsku dozvolu;

3) ugovor o izvođenju radova sa licencama firme/i koje su izvodile radove;

4) ugovore sa podizvođačima radova sa licencama firmi podizvođača;

5) podatke o privrednom društvu, pravnom licu ili preduzetniku, odnosno komisiji iz člana 192 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: vršilac stručnog nadzora) koji vrši nadzor nad građenjem cjelokupnog složenog inženjerskog objekta, revizoru koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizorima koji obavljaju stručni nadzor nad pojedinom vrstom radova;

6) rješenja o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem cjelokupnog složenog inženjerskog objekta i ovlašćenih inženjera koji rukovode građenjem pojedinih djelova objekta koji su funkcionalna cjelina, odnosno izvođenjem pojedinih vrsta radova;

7) rješenje o imenovanju revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem složenog inženjerskog objekta u cjelini i revizora koji obavljaju stručni nadzor nad pojedinim vrstama radova;

8) izjavu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini;

9) konačni izvještaj vršioca stručnog nadzora u vršenju nadzora nad građenjem složenog inženjerskog objekta;

10) dokaze o upotrebljivosti građevinskih proizvoda (izjava o svojstvima i oznaka usaglašenosti građevinskog proizvoda), odnosno pojedinačnu izjavu o svojstvima kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog građevinskog proizvoda i opreme, odnosno izvršenih radova (deklaracije proizvođača, izvještaj o ispitivanju betona, kao i rezultatima kontrolnih ispitivanja, provjera kvaliteta nasutih slojeva tla, i sl.);

11) posebne sertifikate koje izdaju specijalizovane ovlašćene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i opreme (uzemljenje, instalacija, funkcionalne probe ugrađenih sistema, i sl.);

12) uputstva za održavanje složenog inženjerskog objekta, ugrađenih sistema i opreme na crnogorskom jeziku;

13) izvještaj o izvršenim osmatranjima složenog inženjerskog objekta tokom građenja;

14) zapisnike o radovima koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati (kvalitet zemljišta na kome se objekat fundira, temelji, armatura, izolacija, podzemne i instalacije koje se zatvaraju i dr.);

15) građevinski dnevnik;

16) građevinsku knjigu; i

17) knjigu inspekcije.

Član 3

Kontrolom usklađenosti izgrađenog složenog inženjerskog objekta, odnosno izvedenih radova, pored zahtjeva navedenih u članu 188 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon), potrebno je utvrditi i usklađenost u pogledu:

- 1) položaja i osnovnih dimenzija objekta;
- 2) osnovnih elemenata konstrukcije objekta;
- 3) elementa tehničke zaštite na objektu i elementa protivpožarne zaštite na objektu;
- 4) završne obrade i opreme objekta;
- 5) vrste instalacija u objektu;
- 6) specifičnih uređaja i postrojenja koji su ugrađeni u objekat; i
- 7) uređenja terena na kojem je izgrađen objekat.

Član 4

Pregledom položaja i osnovnih dimenzija složenih inženjerskih objekata provjerava se:

- 1) usklađenost temelja objekta sa tehničkom dokumentacijom;
- 2) usklađenost osnovnih dimenzija objekta, odnosno njegovih karakterističnih djelova sa tehničkom dokumentacijom.

Pregled iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu:

- 1) revidovanog glavnog projekta;
- 2) posebne gradilišne dokumentacije o geodetskim radovima vršenim u toku građenja;
- 3) građevinskog dnevnika i druge gradilišne dokumentacije; i
- 4) vizuelnih osmatranja, i po potrebi, kontrolnih mjerenja.

Član 5

Pregledom osnovnih elemenata konstrukcije složenih inženjerskih objekata provjerava se:

- 1) usklađenost sa projektovanom konstrukcijom objekta;
- 2) položaj, fizičke i tehničke karakteristike svih značajnih elemenata konstrukcije objekta.

Pregled iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu:

- 1) revidovanog glavnog projekta;
- 2) dokaza o upotrebljivosti građevinskih proizvoda, izjave o svojstvima kojom se dokazuje kvalitet ugrađenog građevinskog proizvoda i opreme, odnosno dokaz o rezultatima kontrole izvedenih radova;
- 3) građevinskog dnevnika, odnosno djelova dnevnika koji se odnose na kontrolu odgovarajućih radova (oplata, armatura, kvalitet nasipa, uzimanje kontrolnih uzoraka i dr.), odnosno na način i uslove izvođenja tih radova; i
- 4) vizuelnog osmatranja, i po potrebi, naknadnih kontrolnih ispitivanja.

Član 6

Tehničkim pregledom u skladu sa propisima za pojedine vrste složenih inženjerskih objekata, provjeravaju se:

- 1) pristupni i evakuacioni putevi;
 - 2) zaštitne ograde;
 - 3) potporni zidovi;
 - 4) zaštitne nadstrešnice;
 - 5) unutrašnji i spoljni zidovi, djelovi objekta koji se izvode u cilju protivpožarne zaštite, kao i odgovarajuća hidrantska ili automatska instalacija za gašenje požara;
 - 6) izvedeni radovi kojima se obezbjeđuje odgovarajuća hidroizolacija, termička i zvučna zaštita;
 - 7) uređaji za apsorpciju, odnosno prečišćavanje izduvnih gasova, isparenja i zagađenje voda; i
 - 8) drugi radovi i elementi objekta koji su od značaja za njegovo bezbjedno korišćenje.
- Pregled ispravnosti izvedenih radova iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu:

- 1) revidovanog glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta;
- 2) dokaza, odnosno potvrda nadležnih organa koji su zakonom ovlašćeni da kontrolišu ispravnost određenih radova, opreme i uređaja (sanitarni nadzor, protivpožarna zaštita, inspekcija rada, zaštita životne sredine i dr.);
- 3) izjave o svojstvima kojom se dokazuje kvalitet ugrađenog građevinskog proizvoda i opreme, odnosno dokaz o rezultatima kontrole izvedenih radova;
- 4) građevinskog dnevnika kojim se dokazuje da je nadzorni organ, u toku izvođenja ove vrste radova, kontrolisao njihovu ispravnost; i
- 5) vizuelnog osmatranja, i po potrebi, naknadnih ispitivanja.

Član 7

Pregledom završne obrade i opreme složenog inženjerskog objekta provjerava se usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom u pogledu:

- 1) vrste, kvaliteta i načina ugrađivanja i načina obrade materijala koji je korišćen u završnoj obradi pojedinih elemenata objekta;
- 2) tipa i tehničkih karakteristika projektovane protivpožarne opreme, vrata, protivpožarne opreme fiksnih stijena, piktograma i sl.;
- 3) tipa i tehničkih karakteristika pojedinih elemenata opreme složenog inženjerskog objekta (u dijelu koji se ne kontroliše kroz tehnički pregled instalacija i postrojenja).

Pregled ispravnosti završne obrade i opreme složenog inženjerskog objekta vrši se na osnovu:

- 1) revidovanog glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;
- 2) izjave o svojstvima kojom se dokazuje kvalitet ugrađenog građevinskog proizvoda i opreme, odnosno dokaz o rezultatima kontrole izvedenih radova;
- 3) građevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da li je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvođenje ove vrste radova; i
- 4) vizuelnog osmatranja, i po potrebi, naknadnih ispitivanja.

Član 8

Tehničkim pregledom instalacija provjeravaju se:

- 1) usklađenost izvedenih radova sa osnovnim tehničkim rješenjem sadržanim u revidovanom glavnom projektu;
- 2) položaj, vrsta, primijenjeni profili i protivpožarna, termička, zvučna i antikorozijska zaštita cijevi, provodnika i kanala koji su ugrađeni;
- 3) pouzdanost priključaka i spojeva (probe na pritisak, kontrola uzemljenja i dr.);
- 4) tehničke karakteristike i način ugrađivanja pojedinih elemenata opreme i mjernih instrumenata;
- 5) tehničke karakteristike i način ugrađivanja pojedinih elemenata opreme i zaštite i svih vrsta instalacija na granicama požarnih sektora; i
- 6) priključci instalacija na odgovarajuće infrastrukturne sisteme.

Pregled ispravnosti izvedenih instalacija vrši se na osnovu:

- 1) revidovanog glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;
- 2) izjave o svojstvima kojom se dokazuje kvalitet ugrađenog građevinskog proizvoda i opreme, odnosno dokaz o rezultatima kontrole izvedenih radova;
- 3) posebnih sertifikata o ispravnosti odgovarajućih sistema i/ili instalacija;
- 4) ispitnih protokola i izvještaja o funkcionalnim ispitivanjima;
- 5) građevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvođenje ove vrste radova; i
- 6) vizuelnih osmatranja, i po potrebi, naknadnih ispitivanja.

Član 9

Pregledom specifičnih uređaja i postrojenja koji su ugrađeni u složeni inženjerski objekat provjeravaju se:

1) usklađenost izvedenih radova sa osnovnim tehničkim rješenjem sadržanim u revidovanom glavnom projektu;

2) usklađenost tipa i tehničkih karakteristika postrojenja i uređaja, odnosno njihovih pojedinih elemenata sa odobrenom tehničkom dokumentacijom;

3) sertifikati kojima se dokazuje kvalitet postrojenja i uređaja, odnosno njihovih pojedinih elemenata;

4) sertifikati o ispravnosti postrojenja i uređaja, odnosno njihovih pojedinih elemenata; i

5) garancije proizvođača opreme.

Pregled specifičnih uređaja i postrojenja koji su ugrađeni u složeni inženjerski objekat vrši se na osnovu:

1) revidovanog glavnog projekta;

2) izjava o svojstvima ugrađenog materijala i opreme;

3) sertifikata o ispravnosti postrojenja i uređaja, odnosno njihovih pojedinih elemenata;

4) građevinskog dnevnika; i

5) vizuelnih osmatranja, i po potrebi, naknadnih ispitivanja.

Član 10

Pregledom radova izvedenih u okviru uređenja terena na kojem je izgrađen složeni inženjerski objekat, provjerava se da li:

1) su uklonjeni svi pomoćni gradilišni objekti i uređaji, odnosno ranije izgrađeni objekti čije je rušenje predviđeno građevinskom dozvolom;

2) je izvršena predviđena nivelacija terena (nasipi, kaskade i sl.);

3) su izvedeni radovi za odvod atmosferskih i podzemnih voda (rigole, drenažni kanali i sl.);

4) su izvedeni radovi na spoljnoj i unutrašnjoj hidrantskoj mreži, kao i automatskim instalacijama za gašenje požara;

5) je izvršeno i propisno obilježeno ograđivanje objekta, kao i da li su postavljeni znaci obavještenja i upozorenja; i

6) je izvršeno predviđeno uređenje slobodnih površina (pješačke i kolske staze, parking prostori, travnjaci, okretnice, pristupni putevi i sl.).

Provjera potpunosti i ispravnosti radova na uređenju terena vrši se na osnovu:

1) revidovanog glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja;

2) izjave o svojstvima kojom se dokazuje kvalitet ugrađenog građevinskog proizvoda i opreme, odnosno dokaz o rezultatima kontrole izvedenih radova;

3) građevinskog dnevnika u dijelu koji se odnosi na ovu vrstu radova; i

4) vizuelnog osmatranja, i po potrebi, naknadnih ispitivanja.

Član 11

Nadležni inspeksijski organ koji prisustvuje tehničkom pregledu složenog inženjerskog objekta može da iznese primjedbe na izvještaj o tehničkom pregledu.

Član 12

Ovlašćeni predstavnici investitora, privrednog društva koje gradi složeni inženjerski objekat i vršioca stručnog nadzora treba da prisustvuju tehničkom pregledu i daju potrebna objašnjenja i podatke u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 13

Ako se tehnički pregled vrši uporedo sa građenjem složenog inženjerskog objekta, investitor, odnosno vršilac stručnog nadzora, poziva u pisanoj formi vršioca tehničkog pregleda da izvrši uvid u radove koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati.

Vršilac tehničkog pregleda sačinjava posebni izvještaj o izvršenoj kontroli radova i potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom.

Ako se u toku tehničkog pregleda utvrdi da postoji sumnja u kvalitet, vršilac tehničkog pregleda će predložiti ispitivanje kvaliteta materijala, instalacija i opreme.

Ako radovi iz stava 2 ovog člana, nijesu izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom, vršilac tehničkog pregleda obavještava nadležnog inspektora.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana sastavni je dio konačnog izvještaja o izvršenom tehničkom pregledu.

Član 14

Konačni izvještaj o izvršenom tehničkom pregledu složenog inženjerskog objekta sačinjava se u elektronskoj formi, potpisanoj od strane revidenta naprednim elektronskim potpisom i sadrži:

- 1) naslovnu stranu, logo, naziv i sjedište revidenta ili ime i prezime revizora koji rukovodi tehničkim pregledom objekta u cjelini, odnosno elektronski potpis revidenta ili ime i prezime revizora koji rukovodi tehničkim pregledom objekta u cjelini, objekat (naziv objekta koji se gradi), namjenu objekta (namjena složenog inženjerskog objekta shodno tehničkoj dokumentaciji), lokaciju (mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela), podatke o investitoru (ime fizičkog lica, odnosno naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika, adresa), podatke o izvođaču radova (naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika, adresa), broj izvještaja i mjesto i datum sačinjavanja izvještaja (Obrazac 1);
- 2) podatke o izvođaču radova (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
- 3) ime, prezime i akademsko zvanje ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini i ovlašćenih inženjera koji su rukovodili izvođenjem pojedinih radova na građenju objekta, zavisno od namjene objekta, na osnovu arhitektonskog, građevinskog, elektro-tehničkog, odnosno mašinskog projekta;
- 4) broj građevinske dozvole;
- 5) bliži opis objekta (vrste radova);
- 6) podatke o projektantu i revidentu;
- 7) izvještaje o sprovođenju kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjene i provjere svojstava, odnosno dokazivanja kvaliteta određenih djelova objekta, odnosno objekta u cjelini;
- 8) zapažanja o nepravilnostima uočenim u toku građenja, nedostacima tokom građenja i njihovom otklanjanju, kao i o njihovom uticaju na upotrebu objekta;
- 9) podatke o vođenju, objedinjavanju i čuvanju građevinskog dnevnika;
- 10) izvještaje o izmjenama revidovanog glavnog projekta nastalim tokom izvođenja radova;
- 11) izvještaj o probnom radu, ako je sproveden;
- 12) zapažanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni revidovanim glavnim projektom, a koji nemaju uticaja na upotrebu objekta;
- 13) druge podatke u vezi sa građenjem (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.);
- 14) izjavu izvođača radova da je objekat izveden u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima i da je podoban za upotrebu;
- 15) izjavu vršioca stručnog nadzora, odnosno revizora za objekat u cjelini (ime i prezime ovlašćenog revizora) da su radovi na objektu (naziv objekta) izgrađenom na lokaciji (mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela) izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte, pravilima struke i da je objekat podoban za upotrebu, mjesto i datum sačinjavanja izvještaja, potpis ovlašćenog revizora, potpis odgovornog lica; izjavu vršioca stručnog nadzora, odnosno revizora (ime i prezime ovlašćenog revizora) da su

(vrste radova) na objektu (naziv objekta) izgrađenom na lokaciji (mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela) izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte, pravilima struke, i da je objekat podoban za upotrebu, mjesto i datum sačinjavanja izvještaja, potpis ovlaštenog revizora i potpis odgovornog lica (Obrazac 2);

16) obavezu investitora da, u zavisnosti od karakteristika tla i objekta, u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja ponašanja tla i objekta;

17) obavezu investitora da, u slučaju potrebe, u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja uticaja objekta na životnu sredinu; i

18) obavezu investitora da o rezultatima osmatranja iz stava 1 tač. 16 i 17 ovog člana i preduzetim mjerama obavještava nadležni inspeksijski organ.

Uz konačni izvještaj prilažu se sljedeći dokumenti:

1) akt o imenovanju revidenta koji sadrži podatke o revidentu (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);

2) licenca i rješenje o ispunjenosti uslova revidenta;

3) akt o imenovanju glavnog revizora i revizora, koji sadrži ime, prezime i akademsko zvanje revizora;

4) licence i rješenja o ispunjenosti uslova za revizora iz tačke 3 ovog stava;

5) dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti revizora;

6) izjava ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem složenog inženjerskog objekta u cjelini koja sadrži: ime i prezime ovlaštenog inženjera, izjavu da je objekat (naziv objekta) izgrađen na lokaciji (mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela) izveden u skladu sa revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte, pravilima struke, da je podoban za upotrebu, mjesto i datum sačinjavanja izvještaja, potpis ovlaštenog inženjera i potpis odgovornog lica; izjavu ovlaštenog inženjera koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta (ime i prezime ovlaštenog inženjera) da su (vrsta radova) na objektu (naziv objekta) izgrađenom na lokaciji (mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela) izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte, pravilima struke, da je podoban za upotrebu, mjesto i datum sačinjavanja izvještaja, potpis ovlaštenog inženjera i potpis odgovornog lica (Obrazac 3);

7) zapisnici nadležnih inspeksijskih organa, koji su u skladu sa posebnim propisima obavezni, a u kojima je konstatovano da je složeni inženjerski objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog stanja; i

8) elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane registrovane geodetske organizacije.

Konačni izvještaj priprema glavni revizor koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja složenog inženjerskog objekta na osnovu izvještaja za pojedine vrste radova koji su sastavni dio konačnog izvještaja i zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnih revizora.

Istinitost i tačnost izjava, podataka i izvještaja potvrđuje glavni revizor, odnosno revizor koji je vršio tehnički pregled cjelokupnog inženjerskog objekta, odnosno revizor naprednim elektronskim potpisom konačnog izvještaja.

Odgovorno lice u privrednom društvu, pravnom licu ili preduzetniku, odnosno komisiji iz člana 2 stav 1 tačka 5 ovog pravilnika naprednim elektronskim potpisom potpisuje konačni izvještaj.

Član 15

Obrasci br. 1 do 3 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-040/21-12867/1

Podgorica, 27. avgusta 2021. godine

Ministar,
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

(logo, naziv i sjedište revidenta ili ime i prezime revizora koji rukovodi tehničkim pregledom objekta u cjelini)	(elektronski potpis revidenta ili ime i prezime revizora koji rukovodi tehničkim pregledom objekta u cjelini)
---	---

KONAČNI IZVJEŠTAJ / IZVJEŠTAJ O TEHNIČKOM PREGLEDUOBJEKAT¹NAMJENA OBJEKTA²LOKACIJA³INVESTITOR⁴IZVOĐAČ RADOVA⁵

BROJ IZVJEŠTAJA:

MJESTO I DATUM

¹ Naziv objekta koji se gradi² Namjena složenog inženjerskog objekta shodno tehničkoj dokumentaciji³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela⁴ Ime fizičkog lica, odnosno naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika, adresa⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika, adresa

**IZJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA, PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA, ODNOSNO KOMISIJE IZ ČLANA 192
ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA/REVIZORA ZA OBJEKAT
U CJELINI**

(ime i prezime ovlašćenog revizora)

I Z J A V L J U J E M

DA SU RADOVI NA OBJEKTU

(naziv objekta)

IZGRADENOM NA LOKACIJI

(mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska
parcela)

izvedeni u skladu sa:

- revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta,
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte,
- pravilima struke,

I DA JE OBJEKAT PODOBAN ZA UPOTREBU

(mjesto i datum)

(potpis ovlašćenog revizora)

(potpis odgovornog lica)

**IZJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA, PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA, ODNOSNO KOMISIJE IZ ČLANA 192
ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA/REVIZORA**

(ime i prezime ovlaštenog revizora)

IZJAVLJUJEM

DA SU

(vrsta radova)

NA OBJEKTU

(naziv objekta)

IZGRAĐENOM NA LOKACIJI

(mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska
parcela)

izvedeni u skladu sa:

- revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta,
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte,
- pravilima struke,

I DA JE OBJEKAT PODOBAN ZA UPOTREBU

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštenog revizora)

(potpis odgovornog lica)

**IZJAVA OVLAŠĆENOG INŽENJERA KOJI RUKOVODI GRAĐENJEM SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA U
CJELINI**

(ime i prezime ovlašćenog inženjera)

IZJAVLJUJEM

DA JE OBJEKAT

(naziv objekta)

IZGRAĐENOM NA LOKACIJI

(mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska
parcela)

izveden u skladu sa:

- revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta,
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte,
- pravilima struke,

I DA JE PODOBAN ZA UPOTREBU

(mjesto i datum)

(potpis ovlašćenog inženjera)

(potpis odgovornog lica)

IZJAVA OVLAŠĆENOG INŽENJERA KOJI RUKOVODI IZVOĐENJEM POJEDINIH VRSTA RADOVA NA GRAĐENJU
SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA

(ime i prezime ovlašćenog inženjera)

IZJAVLJUJEM

DA SU

(vrsta radova)

NA OBJEKTU

(naziv objekta)

IZGRAĐENOM NA LOKACIJI

(mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska
parcela)

izvedeni u skladu sa:

- revidovanim glavnim projektom i izmijenjenim revidovanim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta,
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- Zakonom o građevinskim proizvodima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona,
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte,
- pravilima struke,

I DA JE PODOBAN ZA UPOTREBU

(mjesto i datum)

(potpis ovlašćenog inženjera)

(potpis odgovornog lica)

1136.

Na osnovu člana 7 stav 3 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG”, br. 28/11, 1/14 i 2/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA BUKE U ŽIVOTNOJ
SREDINI, NAČINU UTVRĐIVANJA INDIKATORA BUKE I AKUSTIČKIH ZONA I
METODAMA OCJENJIVANJA ŠTETNIH EFEKATA BUKE**

Član 1

U Pravilniku o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Službeni list CG", broj 60/11), Prilog 3 se mijenja i glasi:

„PRILOG 3

NAČIN IZRAČUNAVANJA OCJENE UZNEMIRAVANJA I ŠTETNIH EFEKATA BUKE

1. Skup štetnih efekata

Za potrebe procjene štetnih efekata buke razmatra se sljedeće:

- ishemijska bolest srca (ischaemic heart disease- IHD) koja odgovara šiframa od BA40 do BA6Z prema međunarodnoj klasifikaciji ICD-11 koju je utvrdila Svjetska zdravstvena organizacija,
- visoki nivo uznemiravanja (high annoyance – HA),
- ozbiljan poremećaj sna (high sleep disturbance – HSD).

2. Izračunavanje štetnih efekata buke

Za izračunavanje štetnih efekata buke koristi se jedno od sljedećeg:

— relativni rizik (RR) od štetnog efekta definisan kao:

$$RR = \left(\frac{\text{Vjerovatnoća pojave štetnog efekta između stanovništva izloženog određenom nivou buke iz životne sredine}}{\text{Vjerovatnoća pojave štetnog efekta između stanovništva koje nije izloženo buci iz životne sredine}} \right)$$

- apsolutni rizik (AR) od štetnog efekta definisan kao:

$$AR = \text{pojava štetnog efekta između stanovništva izloženog određenom nivou buke iz životne sredine}$$

2.1. IHD

Za izračunavanje RR-a s obzirom na štetni efekat IHD-a i u odnosu na stopu učestalosti i., koristi se sljedeći odnos doza-efekat:

$$RR_{IHD,i,road} = e^{\ln 1,08 / 10 * L_{den} - 53} \quad \text{za } L_{den} \text{ veći od 53dB,}$$

$$RR_{IHD,i,road} = 1 \quad \text{za } L_{den} \text{ manji ili jednak od 53dB,}$$

za buku od drumskog saobraćaja.

2.2. HA

Za izračunavanje AR-a s obzirom na štetni efekat HA-a, koristi se sljedeći odnos doza-efekat:

$$AR_{HA,road} = \frac{78,9270 - 3,1162 * L_{den} + 0,0342 * L_{den}^2}{100}$$

za buku od drumskog saobraćaja;

$$AR_{HA,rail} = \frac{38,1596 - 2,05538 * L_{den} + 0,0285 * L_{den}^2}{100}$$

za buku od željezničkog saobraćaja;

$$RA_{HA,air} = \frac{-50,9693 + 1,0168 * L_{den} + 0,0072 * L_{den}^2}{100}$$

za buku od vazdušnog saobraćaja.

2.3. HSD

Za izračunavanje AR-a s obzirom na štetni efekat HSD-a, koristi se sljedeći odnos doza-efekat:

$$AR_{HSD,road} = \frac{19,4312 - 0,9336 * L_{night} + 0,0126 * L_{night}^2}{100}$$

za buku od drumskog saobraćaja;

$$AR_{HSD,rail} = \frac{67,5406 - 3,1852 * L_{night} + 0,0391 * L_{night}^2}{100}$$

za buku od željezničkog saobraćaja;

$$AR_{HSD,air} = \frac{16,7885 - 0,9293 * L_{night} + 0,0198 * L_{night}^2}{100}$$

za buku od vazdušnog saobraćaja.

3. Procjena štetnih efekata buke

3.1. Izloženost stanovništva procjenjuje se nezavisno za svaki izvor buke i štetni efekat. Ako su iste osobe istovremeno izložene različitim izvorima buke, štetni efekti se ne smiju sabirati. Međutim, ti se efekti mogu uporediti zbog procjene relativne važnosti svakog izvora buke.

3.2. Procjena za IHD

3.2.1. **Kad je riječ o IHD-u u slučaju buke od željezničkog i vazdušnog saobraćaja**, procjenjuje se da li je stanovništvo koje je izloženo nivoima L_{den} iznad primjerenih podložno povećanom riziku od IHD-a, iako tačan broj N slučajeva IHD-a nije moguće izračunati.

3.2.2. **Kad je riječ o IHD-u u slučaju buke od drumskog saobraćaja**, udio slučajeva konkretnog štetnog efekta uzrokovanog bukom iz životne sredine između stanovništva

izloženog RR-u koji se izračunava, gdje je izvor buke x (drumski saobraćaj), štetni efekat y (IHD) i učestalost i , izvodi se pomoću sljedeće jednačine:

$$PAF_{x,y} = \frac{j p_j RR_{j,x,y} - 1}{j p_j RR_{j,x,y} - 1] + 1}$$

pri čemu je:

- $PAF_{x,y}$ udio koji se može pripisati stanovništvu,
- skup frekvencionih pojaseva buke j čine pojedinačni pojasevi koji obuhvataju raspon od najviše 5 dB (npr.: 50–51 dB, 51–52 dB, 52–53 dB itd. ili 50–54 dB, 55–59 dB, 60–64 dB itd.),
- p_j je udio ukupnog stanovništva P u području obuhvaćenom procjenom koje je izloženo pojasu izloženosti j , koji se povezuje s datim RR-om od konkretnog štetnog efekta $RR_{j,x,y}$. $RR_{j,x,y}$ izračunava se upotrebom formula opisanih u tački 2 ovog Priloga, izračunato za srednju vrijednost svakog frekvencionog pojasa buke (npr.: u zavisnosti od raspoloživih podataka, 50,5 dB za pojas buke raspona 50–51 dB odnosno 52 dB za pojas buke raspona 50–54 dB).

3.2.3. Kad je riječ o IHD-u u slučaju buke od drumskog saobraćaja, ukupni broj N slučajeva IHD-a (osobe pogođene štetnim efektom y ; broj slučajeva koji se mogu pripisati štetnom efektom) uzrokovanih izvorom x je:

$$N_{x,y} = PAF_{x,y,i} * I_y * P$$

za drumski saobraćaj, gdje:

- $PAF_{x,y,i}$ se izračunava za učestalost i ,
- I_y je stopa učestalosti IHD-a u području obuhvaćenom procjenom, koja se može dobiti iz statističkih podataka o zdravlju za oblast u u kojoj se predmetno područje nalazi,
- P je ukupno stanovništvo u području obuhvaćenom procjenom (zbir stanovništva izloženog različitim frekvencionim pojasevima buke).

3.3. Kad je riječ o HA-u i HSD-u u slučaju buke od drumskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja, ukupni broj N osoba pogođenih štetnim efektom y (broj slučajeva koji se mogu pripisati štetnom efektu) uzrokovano izvorom x , za svaku kombinaciju izvora buke x (izvor u drumskog, željezničkom ili vazdušnom saobraćaju) i štetnog učinka y (HA, HSD) tada je:

$$N_{x,y} = j n_j * AR_{j,x,y}$$

Gdje je:

- $AR_{x,y}$ je AR relevantnog štetnog efekta (HA, HSD), a izračunava se upotrebom formula iz tačke 2 ovog Priloga, izračunato za srednju vrijednost svakog frekvencionog pojasa buke (npr.: u zavisnosti od raspoloživih podataka, 50,5 dB za pojas buke raspona 50–51 dB odnosno 52 dB za pojas buke raspona 50–54 dB),
- n_j je broj osoba izloženih pojasu izloženosti j .

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-266/10

Podgorica, 27. avgusta 2021. godine

Ministar,
prof. dr **Ratko Mitrović**, s.r.

1137.

Na osnovu člana 74 stav 2 tačka 7 i člana 76 stav 1 tačka 5 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17, 22/17, 13/18 i 67/19) i člana 9 stav 2 tačka 7 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Sl. list CG“, br. 21/20), Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na sjednici od 03.09.2021. godine donio je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE CIJENA I NAČINU PLAĆANJA
ZDRAVSTVENIH USLUGA**

Član 1

U Pravilniku o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG” broj 42/18), poslije člana 20 dodaje se novi član 20a, koji glasi:

“Član 20a

Cijene specijalističko-konsultativnih, dijagnostičkih i bolničkih zdravstvenih usluga koje pružaju zdravstvene ustanove van Zdravstvene mreže, na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluga u skladu sa zakonom, Fond može utvrditi posebnim cjenovnikom, u skladu sa kriterijumima iz člana 2 ovog pravilnika.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 02-8698

Podgorica, 3.09.2021. godine

**Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Upravni odbor**

Zamjenica predsjednice Upravnog odbora,
dr **Ana Ičević**, s.r.

1138.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U
MINISTARSTVU PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Razrješava se Miroslav Anđelić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, na lični zahtjev.

Broj: 04-4049/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1139.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
DIGITALIZACIJU I INFORMACIONE
SISTEME U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA

Bojani Bajić, generalnoj direktorici Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat na dan 02.09.2021. godine, na lični zahtjev.

Broj: 04-4139/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1140.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU
KULTURNIH DOBARA

Tanji Bogdanović, pomoćnici direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara - rukovoditeljki Sektora za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-4008/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

1141.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara - rukovoditeljke Sektora za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara određuje se Petra Zdravković, doktor arheologije, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4009/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1142.

Na osnovu člana 47 stav 1, a u vezi sa članom 25 tač. 5 i 6 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) i člana 6 stav 1 Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore („Službeni list CG“, br. 44/13, 27/15 i 44/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU POSLOVNOG DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR
SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE

Razrješava se mr Nenad Šoškić dužnosti poslovnog direktora Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore, prije isteka mandata, jer je postupao suprotno zakonu, statutu i opštim aktima ustanove i nije obezbjeđivao zakonit rad ustanove.

Broj: 04-4010/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1143.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) i člana 6 stav 1 Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore („Službeni list CG“, br. 44/13, 27/15 i 44/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU POSLOVNE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE CENTAR
SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE

Za poslovnu direktoricu Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore imenuje se Jelena Božović, dizajner enterijera.

Broj: 04-4011/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1144.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
INFORMATIKU I ANALITIČKO - STATISTIČKE POSLOVE U RANIJEM
MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Budimirki Đukanović, generalnoj direktorici Direktorata za informatiku i analitičko - statističke poslove u ranijem Ministarstvu rada i socijalnog staranja, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Broj: 04-4144/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1145.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
POLITIKU JAVNIH NABAVKI U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA

Jeleni Jovetić, generalnoj direktorici Direktorata za politiku javnih nabavki u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva finansija.

Broj: 04-4146/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1146.

Na osnovu člana 61 stav 2 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU GENERALNOG DIREKTORA GENERALNOG DIREKTORATA
ZA KONZULARNE POSLOVE I DIJASPORU U MINISTARSTVU VANJSKIH
POSLOVA

Razrješava se Branislav Karadžić dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova, na lični zahtjev, zbog prelaska na novu dužnost.

Broj: 04-4066/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1147.

Saglasno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), članu 55a st. 1 i 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18, 73/19 i 70/21), članu 17 stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/21) i članu 60i stav 2 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Službeni list CG", br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21, 29/21, 34/21, 41/21 i 85/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA
DIREKTORA UPRAVE POLICIJE

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove određuje se Saša Mašković, dosadašnji v. d. pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora, do postavljenja rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4024/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1148.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
UPRAVLJAČKU STRUKTURU U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA

Ivani Maksimović, generalnoj direktorici Direktorata za upravljačku strukturu u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva finansija.

Broj: 04-4147/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1149.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
LOKALNU SAMOUPRAVU I PRIVREDNA DRUŠTVA U VEĆINSKOM
VLASNIŠTVU DRŽAVE U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA**

Snežani Mugoša, generalnoj direktorici Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat na dan 02.09.2021. godine, na lični zahtjev.

Broj: 04-4141/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1150.

Na osnovu člana 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 82/20 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Razrješava se član Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Branko Krvavac, Ministarstvo finansija, predstavnik osnivača, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 04-4039/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1151.

Na osnovu člana 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 82/20 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Za članicu Odbora direktora Instituta za javno zdravlje imenuje se Ljubica Radović, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, predstavnica osnivača.

Broj: 04-4039/4

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1152.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA

Milanki Otović, generalnoj direktorici Direktorata za imovinsko - pravne poslove u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva finansija.

Broj: 04-4145/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1153.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I BORAČKU I INVALIDSKU ZAŠTITU
U RANIJEM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Jovu Pajoviću, generalnom direktoru Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu rada i socijalnog staranja, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Broj: 04-4142/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1154.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA
DRŽAVNI BUDŽET U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA

Bojanu Paunoviću, generalnom direktoru Direktorata za državni budžet u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva finansija.

Broj: 04-4140/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1155.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
PORESKI I CARINSKI SISTEM U RANIJEM MINISTARSTVU FINANSIJA

Biljani Peranović, generalnoj direktorici Direktorata za poreski i carinski sistem u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat na dan 02.09.2021. godine, na lični zahtjev.

Broj: 04-4143/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1156.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU
KULTURNIH DOBARA

Mlađenu Perišiću, pomoćniku direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara - rukovodiocu Sektora za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-4006/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

1157.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA
ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Za vršoca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara - rukovodioca Sektora za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara određuje se Aleksandar Samardžić, specijalista državno-pravnih studija, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4007/3

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1158.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA DIGITALNO ZDRAVLJE U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja određuje se Aleksandar Sekulić, dosadašnji v. d. generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4126/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1159.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. septembra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA
FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU POMOĆI U RANIJEM
MINISTARSTVU FINANSIJA

Mariji Vukčević, generalnoj direktorici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u ranijem Ministarstvu finansija, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva finansija.

Broj: 04-4148/2

Podgorica, 2. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.